



SLUŽBENI GLASNIK

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Godina XI - Broj 9	28. maja 2007. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
--------------------	-------------------------	--------------------------------

149.

Na osnovu člana 11. poglavlja V odjeljka A 2 Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 184. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona, a po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje i finansijsko-administrativna pitanja, Skupština Unsko-sanskog kantona, na 6. sjednici održanoj 11.5.2007. godine, donijela je

ODLUKU

I

Potvrđuje se Vlada Unsko-sanskog kantona u slijedećem sastavu:

1. Šemsudin Dedić, premijer Unsko-sanskog kantona;
2. Irfan Samardžić, ministar finansija;
3. Mehmed Čenanović, ministar privrede;
4. Marijana Vlašić, ministrica pravde;
5. Mustafa Avdagić, ministar zdravstva i socijalne politike;
6. Senad Kajdić, ministar unutrašnjih poslova;
7. Amir Hadžić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta;

8. Rasim Pajić, ministar za boračka pitanja i ratne vojne invalide;
9. Rasima Bobić, ministrica poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
10. Nada Azinović, ministrica građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 01-02-3-38/07
11. maja 2007. godine
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Admir Hadžipašić, dipl. pravnik

150.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", br. 2/97, "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 3/2000, 5/2000, 3/2003 i 20/2004), a u vezi sa članom 38. i 42. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", br. 4/97), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 16.5.2007. godine, donosi

člana 41. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), a u vezi sa članom 23. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 69/05 i 29/06), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.5.2007. godine, donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFIICIJENATA ZA PLAĆE NAMJEŠTENIKA U KANTONALNIM ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

I

Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi i koeficijenti namještenika iz člana 23. stav 1. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 69/05 i 29/06) u kantonalnim organima državne službe i drugim stručnim službama i tijelima za koje se sredstva za plaće osiguravaju u budžetu Unsko - sanskog kantona.

II

Radna mjesta namještenika u kantonalnim organima državne službe razvrstavaju se u sedam (7) platnih razreda i koeficijenata za platne razrede, i to:

Platni razred	Koeficijent
I platni razred	7,00
II platni razred	6,80
III platni razred	6,50
IV platni razred	5,80
V platni razred	5,50
VI platni razred	5,20
VII platni razred	4,30

III

U platne razrede utvrđene u tački II ove Odluke, razvrstavaju se radna mjesta namještenika iz kantonalnih organa državne službe, stručnih službi i drugih tijela, i to:

Za namještenike više školske spreme:

1. u I platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- šef unutrašnje organizacione jedinice
2. u II platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- viši samostalni referent

3. u III platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- samostalni referent

Za namještenike srednje školske spreme:

4. u IV platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- šef unutrašnje organizacione jedinice

5. u V platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- viši referent, odnosno VKV radnik

6. u VI platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- referent i KV radnik III i IV stepena

Za namještenike niže školske spreme:

7. u VII platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:

- pomoćni radnik i NK radnik

IV

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na namještenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama organa zakonodavne vlasti, organima izvršne vlasti, ombudsmenima, organima sudske vlasti, tužilaštvima, pravobranilaštvima, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, zatvorima i organima za prekršaje na svim nivoima vlasti u Kantonu, shodno članu 73. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

V

Plaća pripravnika s višom školskom spremom utvrđuje se u iznosu od 80 % plaće utvrđene za III platni razred, a plaća pripravnika sa srednjom školskom spremom u iznosu od 80 % plaće utvrđene za VI platni razred.

VI

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima uprave, broj 03-017-612/2006-OC od 31.7.2006. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima uprave, broj 03-017-696/2006-OC od 18.9.2006. godine.

kantona", broj 2/97, "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/2000, 5/2000, 3/2003 i 20/2004), a u skladu sa Sporazumom zaključenim sa Sindikatom predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko - sanskog kantona broj 03/1-34-3925-1/07 od 18.4.2007. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.5.2007. godine, donosi

ODLUKU

O VISINI KOEFICIJENTA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANJA U UNSKO- -SANSKOM KANTONU

I

Ovom Odlukom utvrđuje se visina koeficijenta zaposlenih u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja u Unsko - sanskom kantonu za obračun plaće od mjeseca aprila 2007. godine.

II

Koeficijenti za obračun plaća za zaposlene u predškolskom i osnovnom obrazovanju utvrđuju se:

1. Direktor . . . koeficijent stručne spremlje + 15%
2. VII stepen stručne spremlje 7,70
3. VI stepen stručne spremlje 6,70
4. V stepen stručne spremlje - VKV 5,20
5. IV stepen stručne spremlje i KV radnik . . . 4,70
6. Pomoćno i tehničko osoblje - NK radnik . . 4,30

III

Koeficijenti iz tačke II ove Odluke primjenjivat će se po osnovici utvrđenoj Sporazumom zaključenim između Vlade Unsko - sanskog kantona i Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja za obračun plaće od mjeseca aprila 2007. godine.

IV

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Vlade Kantona broj 03-017-79/2005 od 29.12.2005. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 03-017-06/2007
18. maja 2007. godine
B i h a ć

Premijer Kantona
Šemsudin Dedić

158.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", br. 2/97, "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 3/2000, 5/2000 i 3/2003), a u vezi sa članom 11. stav 3. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 10/2003), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.5.2007. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE KOEFICIJENATA ZA PLAĆE PREDSJEDAVALJUĆEM I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA KONCESIJE BROJ 03-017-1396/2005 OD 14.2.2005.GODINE

I

U Odluci Vlade Kantona broj 03-017-1396/2005 od 14.2.2005. godine član 1. mijenja se i glasi:

"Utvrđuju se koeficijenti predsjedavajućeg i članova Komisije za koncesije, i to:

- predsjedavajući Komisije za koncesije . . . 11,00
- članovi Komisije za koncesije 10,40."

II

U Odluci Vlade Kantona broj 03-017-1396/2005 od 14.2.2005. godine u članu 2. riječi "a primjenjivat će se od 01.01.2005.godine" zamjenjuju se riječima "a primjenjivat će za obračun plaće počev od aprila mjeseca 2007. godine".

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 03-017-10/2007
18. maja 2007. god.
B i h a ć

Premijer Kantona
Šemsudin Dedić

159.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", br. 2/97, "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 3/2000, 5/2000, 3/2003 i 20/04.), u vezi sa članom 33. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko - sanskog kantona za 2007. godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 6/07), a na prijedlog Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada

Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 24.5.2007. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA- BENEFICIJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA UNSKO-SANSKOM KANTONU

I

Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih transfera - beneficija socijalne zaštite od

Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike u ukupnom iznosu od 8.068.602,00 KM, a od toga 3.970.000,00 KM utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu i 4.098.602,00 KM primljenih grantova od Federacije u Budžetu Unsko-sanskog kantona kako slijedi:

PROGRAM RASPODJELE TRANSFERA ZA BENEFICIJE SOCIJALNE ZAŠTITE UNSKO-SANSKOG KANTONA U 2007. GODINI

Red. broj	Naziv programa	Svrha programa	Organizacija primalac	Iznos KM	Primljeni grantovi od Federacije BiH
1.	Beneficije socijalne zaštite - dug Ukupan iznos 894.604,00 KM	Isplate duga korisnicima socijalne zaštite, kao i naknada civilnim žrtvama rata, i to: 20% kantonalnih sredstava i 50% federalnih sredstava i trudničkog bolovanja za (12) decembar 2006. godine	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladaša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	67.000,00 63.000,00 27.000,00 50.000,00 46.000,00 27.000,00 33.000,00 27.000,00	97.000,00 97.000,00 43.000,00 71.000,00 97.000,00 39.604,00 47.000,00 63.000,00
			U K U P N O:	340.000,00	554.604,00
2.	Materijalna pomoć-socijalna pomoć iz ek. koda 614200 HAM 002 800.000,00 KM	Isplata materijalne-socijalne pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladaša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	120.000,00 120.000,00 80.000,00 180.000,00 97.000,00 75.000,00 98.000,00 30.000,00	
			U K U P N O:	800.000,00	
3.	Smještaj u ustanove socijalne zaštite iz ek. koda 614200 HAM003 800.000,00 KM	Isplata materijalne-socijalne pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladaša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	170.000,00 122.000,00 55.000,00 115.000,00 132.000,00 42.000,00 78.000,00 86.000,00	
			U K U P N O:	800.000,00	
4.	Smještaj u drugu porodicu iz ek. koda 614200 HAM 004 80.000,00 KM	Isplata troškova smještaja i ishrane djece i odraslih lica koji borave u drugoj-hraniteljskoj porodici	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladaša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	19.000,00 7.000,00 0,00 42.000,00 0,00 8.400,00 3.600,00 0,00	
			U K U P N O:	80.000,00	

Red. broj	Naziv programa	Svrha programa	Organizacija primalac	Iznos KM	Primljeni grantovi od Federacije BiH
5.	Civilne žrtve rata iz ek. koda 614200 HAM 005 Kantonalna i federalna sredstva: 4.243.998,00 KM	Isplata invalidnina i ostalih dodataka kod civilnih žrtava rata i njihovih porodica 20% potrebnih sredstava osiguranih u Kantonalnom budžetu USK-a i 50% potrebnih sredstava osiguranih u Federalnom budžetu	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladuša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	20 % kant.sr. 177.000,00 127.000,00 37.000,00 88.000,00 155.000,00 25.000,00 47.000,00 44.000,00	50% fed.sr. 730.000,00 730.000,00 165.000,00 453.000,00 729.000,00 117.998,00 214.000,00 405.000,00
			U K U P N O:	700.000,00	3.543.998,00
6.	Trudničko bolovanje iz ek. koda 614200 HAM 006 1.250.000,00 KM	Isplata novčane naknade za majke porodilje koje su u radnom odnosu, kao i jednokratnih pomoći za majke-porodilje koje nisu u radnom odnosu	-JU Centar za socijalni rad Bihać -JU Centar za socijalni rad Cazin -JU Centar za socijalni rad Bužim -JU Centar za socijalni rad V. Kladuša -JU Centar za socijalni rad S. Most -JU Centar za socijalni rad B. Petrovac -JU Centar za socijalni rad B. Krupa -JU Centar za socijalni rad Ključ	392.000,00 237.000,00 70.000,00 230.000,00 146.000,00 46.000,00 76.000,00 53.000,00	
			U K U P N O:	1.250.000,00	

REKAPITULACIJA

Red. broj	Oblici socijalne zaštite		Materij. socijalna pomoć	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	Smještaj u drugu porodicu	Civilne žrtve rata	Trudničko bolovanje	Ukupno
	Centri za socijalni rad	Benefic. socijalne zaštite-dug						
1.	BIHAĆ	164.000	120.000	170.000	19.000	907.000	392.000	1.772.000
2.	CAZIN	160.000	120.000	122.000	7.000	857.000	237.000	1.503.000
3.	BUŽIM	70.000	80.000	55.000	0	202.000	70.000	477.000
4.	V.KLADUŠA	121.000	180.000	115.000	42.000	541.000	230.000	1.229.000
5.	S. MOST	143.000	97.000	132.000	0	884.000	146.000	1.402.000
6.	B.PETROVAC	66.604	75.000	42.000	8.400	142.998	46.000	381.002
7.	B. KRUPA	80.000	98.000	78.000	3.600	261.000	76.000	596.600
8.	KLJUČ	90.000	30.000	86.000	0	449.000	53.000	708.000
&	UKUPNO:	894.604	800.000	800.000	80.000	4.243.998	1.250.000	8.068.602

II

Ispлата iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu ekonomskog koda 614200- HAM 001 Beneficije za socijalnu zaštitu, HAM 002 materijalna pomoć - socijalna pomoć, HAM 003 smještaj u ustanove socijalne zaštite, HAM 004 smještaj u drugu porodicu, HAM 005 civilne žrtve rata i HAM 006 trudničko bolovanje i vršit će se na osnovu mjesečnih trebovanja novčanih sredstava od strane općinskih centara za socijalni rad na Unsko-sanskom kantonu.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Kantonalno ministarstvo finansija, a svako u okviru svojih nadležnosti.

IV

Zadužuje se ministar Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike da formira komisiju koja će pratiti namjensko trošenje sredstava, te o istom tromjesečno izvještavati Vladu Unsko-sanskog kantona, a najkasnije u roku od 30 dana po isteku tromjesečja.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj 03-017-17/2007
24. maja 2007. godine
Bihać

Premijer Kantona
Šemsudin Dedić

160.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona", broj 2/97, "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/2000, 5/2000, 3/2003 i 20/2004), a u vezi sa članom 34. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko - sanskog kantona za 2007. godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 6/07), te na prijedlog Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 24.5.2007. godine, donosi

ODLUKU**O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA****I**

Usvaja se Program raspodjele sredstava tekućih transfera - Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu kako slijedi:

Redni broj	Naziv programa	Svrha programa	Primalac	Iznos u KM
1.	Transfer licima iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl. glasnik USK-a", broj 3/05) predviđenih Budžetom Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za 2007. godinu	Grant za troškove dženaza-sahrana za lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	Lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	140.000,00
2.	-//-//-//-//-//-//-//-	Grant pojedincima – pomoć u liječenju i lijekovima za pripadnike boračkih populacija	Lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	150.000,00
3.	-//-//-//-//-//-//-//-	Grant pojedincima – pomoć za školovanje socijalno ugroženih pripadnika boračkih populacija	Lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	150.000,00
4.	-//-//-//-//-//-//-//-	Grant pojedincima – pomoć za socijalno ugrožene pripadnike boračkih populacija	Lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica	150.000,00
5.	UKUPNO:			590.000,00

1. VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA, s jedne strane (prva strana u sporazumu, u daljem tekstu: Vlada Kantona), kao predstavnik poslodavaca, i

2. SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA, s druge strane (druga strana u sporazumu), zaključili su

SPORAZUM ZA PERIOD 1.4.-30.9.2007. GODINE

Član 1.

Ovim Sporazumom privremeno se uređuje visina plaća i naknada koje nemaju karakter plaća zaposlenih u ustanovama visokog obrazovanja (u daljem tekstu: zaposlenici), a koji se finansiraju iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu.

Član 2.

Sindikatu, u ime i za račun zaposlenika visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, kao potpisnik ovog Sporazuma odriče se prava na tužbu za razlike plaća i naknada troškova zaposlenih za period januar-mart 2007. godine, koji su definisani sporazumima od 6.1.2006. godine.

Član 3.

Osnovica za obračun plaće zaposlenika iz člana 1. ovog Sporazuma za period april-septembar 2007. godine iznosi 100,00 KM.

Član 4.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) samo za dane prisustva na poslu.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana iznosi 8,00 KM za dan prisustva na poslu.

Član 5.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za godišnji odmor (regres) za 2007. godinu u visini od 400,00 KM.

Član 6.

Zaposlenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini od 6 (šest) prosječnih plaća ostvarenih u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 7.

Potpisnici Sporazuma obavezuju se da do 30.9.2007. godine provedu aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje su vezane za izradu:

- granskog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanja Unsko-sanskog kantona,

- pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenika u visokom obrazovanju,

- pravilnika o plaćama i pravilnika o vanrednoj djelatnosti.

Član 8.

Vlada Kantona obavezuje se da u roku od 30 dana pristupi izradi novih odluka o visini koeficijenata za zaposlene u ustanovama visokog obrazovanja, koji će se primjenjivati od plaće za mjesec april 2007. godine.

Navedeni koeficijenti ne mogu biti manji od postojećih koeficijenata za zaposlene u ustanovama visokog obrazovanja.

Član 9.

Da se odmah nakon usvajanja Budžeta za 2007. godinu isplate dugovanja zaposlenim u visokom obrazovanju USK-a po osnovu naknada za prijevoz radnika na posao i s posla iz 2005. i 2006. godine, naknada za smrtne slučajeve i teža oboljenja, kao i otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu, prema priloženoj dokumentaciji nadležnog organa i prema raspoloživim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu.

Član 10.

U cilju realizacije ovog Sporazuma, Kantonalno ministarstvo finansija i Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, u saradnji sa Sindikatom, pratit će i analizirati prihode Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu, te o istom mjesečno izvještavati Vladu Kantona.

Član 11.

Potpisivanjem ovog Sporazuma privremeno prestaje primjena odredaba Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05).

Ovaj Sporazum za strane potpisnice ima snagu Kolektivnog ugovora.

radnika na posao i s posla iz 2005. i 2006. godine, naknada za smrtne slučajeve i teža oboljenja, kao i otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu prema priloženoj dokumentaciji nadležnog organa i prema raspoloživim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu.

Član 10.

Strane u sporazumu preporučuju svim zaposlenicima u oblasti obrazovanja da svoja potraživanja iz ranijeg perioda prijave Kantonalnom pravobranilaštvu u cilju postizanja vansudskih nagodbi.

Član 11.

U cilju realizacije ovog Sporazuma, Kantonalno ministarstvo finansija i Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u saradnji sa Sindikatom pratit će i analizirati prihode Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu, te o istom mjesečno izvještavati Vladu Kantona.

Član 12.

Potpisivanjem ovog Sporazuma privremeno prestaje primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 51/00) i odredaba Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05).

Ovaj Sporazum za strane potpisnice ima snagu Kolektivnog ugovora.

Član 13.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.4.2007. godine, odnosno do izmjena postojećeg ili zaključenja novog granskog kolektivnog ugovora srednjeg obrazovanja, a najkasnije do 30.9.2007. godine.

Strane u sporazumu:

1. VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
Premijer Kantona
Mr. Osman Čehajić

Ministar Kantonalnog ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Nuho Kurtović, prof.

2. SINDIKAT SREDNJEG OBRAZOVANJA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Enes Čizmić

Broj 03-/1-34-3927-1/07
18. aprila 2007. godine
B i h a ć

165.

Na osnovu člana 111. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 53/00) i Općeg kolektivnog ugovora za teritorij Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05), uz puno uvažavanje ukupnih ekonomskih i socijalnih prilika u Unsko-sanskom kantonu, kao i stanja u Budžeta Unsko-sanskog kantona, a poštujući pritom međusobno povjerenje, uvažavanje i razumijevanje,

1. VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA, s jedne strane (prva strana u sporazumu, u daljem tekstu: Vlada Kantona), kao predstavnik poslodavaca, i

2. SINDIKAT PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA, s druge strane (druga strana u sporazumu), zaključili su

SPORAZUM

ZA PERIOD 1.4.-30.9.2007. GODINE

Član 1.

Ovim Sporazumom privremeno se uređuje visina plaća i naknada koje nemaju karakter plaća zaposlenih u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja (u daljem tekstu: zaposlenici), a koji se finansiraju iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2007. godinu.

Član 2.

Sindikat u ime i za račun zaposlenika predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona kao potpisnik ovog Sporazuma odriče se prava na tužbu za razlike plaća i naknada troškova zaposlenih za period januar-mart 2007. godine, koji su definisani Sporazumom broj 03-14-168-1/06 od 6.1.2006. godine.

Član 3.

Osnovica za obračun plaće zaposlenika iz člana 1. ovog Sporazuma za period april-septembar 2007. godine iznosi 100,00 KM.

Član 4.

Zaposlenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) samo za dane prisustva na poslu.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana iznosi 8,00 KM za dan prisustva na poslu.

2. - Sindikat organa uprave Unsko-sanskog kantona,

- Sindikat sudske vlasti Unsko-sanskog kantona, s druge strane (druga strana u sporazumu), zaključili su

SPORAZUM

Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je:

- utvrđivanje osnovice za obračun plaća u 2006. godini,
- utvrđivanje naknade za ishranu u toku rada (topli obrok),
- naknada za regres i
- regulisanje drugih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada korisnika budžeta Unsko-sanskog kantona.

Član 2.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da visina osnovice za obračun plaće u 2006. godini iznosi 80,00 KM.

Koeficijenti utvrđeni za platne razrede službenika i namještenika u organima uprave i organima sudske vlasti primjenjivat će se na osnovicu utvrđenu u stavu 1. ovog člana do donošenja polazne osnove za obračun plaće, u skladu sa članom 39. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i članom 40. stav 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05), kada će doći do eventualne korekcije koeficijentata, s tim da primanja službenika i namještenika ne mogu biti manja od primanja koje bi isti imali po koeficijentima i platnim razredima utvrđenim trenutno važećim odlukama sa osnovicom iz stava 1. ovog člana.

Korekcija koeficijentata ne može značajnije prelaziti masu sredstava utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2006. godinu za tu namjenu.

U slučaju povećanja priliva prihoda u budžetu Kantona, uz dogovor s drugom stranom u sporazumu, Vlada Kantona može izvršiti povećanje osnovice iz stava 1. ovog člana u procentu u kojem je povećanje prihoda ostvareno.

Član 3.

Najniža plaća zaposlenika (osnovica puta koeficijent) ne može biti manja od 70% prosječne

neto plaće isplaćene po zaposleniku u Federaciji BiH u protekla 3 mjeseca, u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

Član 4.

Strane u sporazumu prihvataju da se u toku 2005. godine isplaćuje naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 11,00 KM po danu provedenom na radu.

Član 5.

Strane u sporazumu prihvataju da se regres za 2006. godinu svim budžetskim korisnicima isplati u istoj visini, shodno Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 54/05).

Član 6.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da se ostale naknade po osnovu rada, i to.

- troškovi prevoza na posao i s posla,
 - slučaj teže bolesti i naknada u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice,
 - troškovi za obrazovanje,
 - otpremnine pri odlasku u penziju
- isplaćuju po nastanku obaveze redovno u 2006. godini.

Član 7.

Vlada Kantona obavezuje se da će izvršiti postupak verificiranja pojedinačnih neizmirenih dosadašnjih obaveza iz kolektivnih ugovora prema korisnicima budžeta, potpisnicima ovog Sporazuma i, po usvajanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2006. godinu i donošenju Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Unsko-sanskog kantona, sa sindikatima donijeti poseban program izmirenja ovih obaveza.

Druga strana u sporazumu obavezuje se aktivno učestvovati prilikom postupka verifikacije obaveza iz stava 1. ovog člana i za sve obaveze za koje su podignuti tužbeni zahtjevi svom članstvu će preporučiti postizanje sudske i vansudske nagodbe, u kojim će se regulisati mogućnost isplate obaveza u više rata i odricanje od kamata.

Član 8.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, u 2006. godini neće se primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH", br. 23/00 i 50/00), koje su regulisane ovim Sporazumom.

Ovaj Sporazum za strane potpisnice ima snagu Kolektivnog ugovora.

ugovora za službenike Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bihać /"Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 3/02/).

Član 4.

Strane u sporazumu prihvataju da se u toku 2006. godine isplaćuje naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 11,00 KM po danu provedenom na radu.

Član 5.

Strane u sporazumu prihvataju da se regres za 2006. godinu svim budžetskim korisnicima isplati u istoj visini, shodno Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 54/05).

Član 6.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da se ostale naknade po osnovu rada, i to:

- troškovi prevoza na posao i s posla,
 - slučaj teže bolesti i naknada u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice,
 - troškovi za obrazovanje,
 - otpremnine pri odlasku u penziju
- isplaćuju po nastanku obaveze redovno u 2006. godini.

Član 7.

Vlada Kantona obavezuje se da će izvršiti postupak verificiranja pojedinačnih neizmirenih dosadašnjih obaveza iz Kolektivnih ugovora prema korisnicima budžeta, potpisnicima ovog Sporazuma i po usvajanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2006. godinu i donošenju Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Unsko-sanskog kantona, sa sindikatima donijeti poseban program izmirenja ovih obaveza.

Druga strana u sporazumu obavezuje se aktivno učestvovati prilikom postupka verifikacije obaveza iz stava 1. ovog člana i za sve obaveze za koje su podignuti tužbeni zahtjevi svom članstvu preporučiti postizanje sudske i vansudske nagodbe, u kojim će se regulisati mogućnost isplate obaveza u više rata i odricanje od kamata.

Član 8.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, u 2006. godini neće se primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za službenike Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bihać koje su regulisane ovim Sporazumom.

Ovaj Sporazum za strane potpisnice ima snagu Kolektivnog ugovora.

Član 9.

Sve nesporazume ili namjere nesprovođenja ovog Sporazuma, strane u sporazumu kao problem mogu iznijeti pred drugu stranu u sporazumu, a radi pokušaja rješavanja problema dogovorom. U protivnom, određuje se da će se spor rješavati pred nadležnim sudom u Bihaću.

Član 10.

Ovaj Sporazum, koji je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih strane potpisnice zadržavaju po 1 (jedan) primjerak, 4 (četiri) primjerka služe za potrebe nadležnih organa, smatra se zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpišu ovlašteni predstavnici strana u sporazumu.

Član 11.

Ovaj Sporazum strane potpisnice ovjerit će kod nadležnog suda u Bihaću.

Strane u sporazumu:

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Premijer Kantona

Mr. Osman Čehajić

Sindikata policije Unsko-sanskog kantona

Alma Midžić, ecc.

Broj 03-14-167-1/06

6. januara 2006. godine

B i h a ć

168.

U cilju zaštite Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2006. godini, uz puno uvažavanje ukupnih ekonomskih i socijalnih prilika, a poštujući pritom standarde međusobnog povjerenja, poštivanja i razumijevanja,

1. VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA, s jedne strane (prva strana u sporazumu, u daljem tekstu: Vlada Kantona), i

2. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, s druge strane (druga strana u sporazumu), zaključili su

SPORAZUM

Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je:

- utvrđivanje osnovice za obračun plaća u 2006. godini,

2. Sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, s druge strane (druga strana u sporazumu), zaključili su

SPORAZUM

Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je:

- utvrđivanje osnovice za obračun plaća u 2006. godini,
- utvrđivanje naknade za ishranu u toku rada (topli obrok),
- naknada za regres i
- regulisanje drugih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada korisnika budžeta Unsko-sanskog kantona.

Član 2.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da visina osnovice za obračun plaće u 2006. godini iznosi 90,00 KM.

Koeficijente za zaposlene u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu utvrdit će odlukom Vlada Kantona uz saglasnost Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja.

Odluka Vlade Kantona iz prethodnog stava sastavni je dio ovog Sporazuma.

Član 3.

Vlada Kantona prihvata da obaveza (osnovica) iz člana 2. stav 1. ovog Sporazuma ne može u toku 2006. godine biti manja od propisane navedenom odredbom.

U slučaju povećanja priliva prihoda u budžetu Kantona, Vlada Kantona može izvršiti povećanje osnovice iz člana 2. stav 1. ovog Sporazuma, ili povećanje koeficijenata utvrđenih Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona u procentu u kojem je povećanje prihoda ostvareno.

Član 4.

Najniža plaća korisnika budžeta (osnovica puta koeficijent) ne može biti manja od prosječne neto plaće isplaćene po zaposleniku u Federaciji BiH u protekla 3 mjeseca.

Član 5.

Strane u sporazumu prihvataju da se u toku 2006. godine isplaćuje naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 6,00 KM po danu provedenom na radu.

Član 6.

Strane u sporazumu prihvataju da se regres za 2006. godinu svim budžetskim korisnicima isplati

u istoj visini, shodno Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 54/05).

Član 7.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da se ostale naknade po osnovu rada, i to.

- troškovi prevoza na posao i s posla,
 - slučaj teže bolesti i naknada u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice,
 - troškovi za obrazovanje,
 - otpremnine pri odlasku u penziju
- isplaćuju po nastanku obaveze redovno u 2006. godini.

Član 8.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, privremeno prestaje u 2006. godini primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH", br. 53/00).

Ovaj Sporazum za strane potpisnice ima snagu Kolektivnog ugovora.

Član 9.

Sve nesporazume ili namjere nesprovođenja ovog Sporazuma, strane u sporazumu kao problem mogu iznijeti pred drugu stranu u sporazumu, a radi pokušaja rješavanja problema dogovorom. U protivnom, spor će se rješavati pred nadležnim sudom u Bihaću.

Član 10.

Ovaj Sporazum, koji je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih strane potpisnice zadržavaju po 1 (jedan) primjerak, 4 (četiri) primjerka služe za potrebe nadležnih organa, smatra se zaljučenim kada ga u istovjetnom tekstu prihvate i potpišu ovlašteni predstavnici strana u sporazumu.

Član 11.

Ovaj Sporazum strane potpisnice ovjerit će kod nadležnog suda u Bihaću.

Strane u sporazumu:

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Premijer Kantona

Mr. Osman Čehajić

Sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona

Mustafa Čataković

Broj 03-14-168-1/06

6. januara 2006. godine

B i h a ć

170.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja "EKO SOKOLAC-DOBRENICA" iz Bihaća za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 19.4.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 183. upisano je Udruženje "EKO SOKOLAC-DOBRENICA".

Sjedište Udruženja je Bihać, Sokolac (Dom MZ Sokolac).

2. Ciljevi osnivanja Udruženja su:

- promocija građanskog društva,
- promocija i njegovanje običaja i kulturne baštine,
- zaštita starog grada (kule) Sokolac i rad na interesnom i akcionom povezivanju sa Zavodom za zaštitu kulturnog naslijeđa Unsko-sanskog kantona, drugim Vladinim institucijama, domaćim i stranim nevladinim organizacijama, radi preduzimanja radnje restauracije i obnove starog grada,
- promocija i zaštita životne sredine,
- informisanje javnosti o sveukupnim rezultatima rada mladih iz ovih oblasti,
- saradnja sa odgovarajućim državnim organima i organizacijama od interesa za razvoj ekoturizma,
- organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, predavanja i drugih manifestacija u skladu sa programskim ciljevima Udruženja,
- prikupljanje pisane historijske građe i drugih dokumenata vezanih za djelovanje Udruženja,
- obilježavanje značajnih historijskih datuma,
- pružanje humanitarne pomoći (siromašnim, invalidima, djeci, starijim osobama, žrtvama elementarnih nepogoda),
- obavljanje i drugih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja su HOŠIĆ SANELA, predsjednica Udruženja, i FAZLIĆ ŠUHRET, predsjednik Skupštine Udruženja.

Broj 07-05-2533-UP-1/07
19. aprila 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

171.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja VETERANSKI KOŠAR-KAŠKI KLUB "BIHAĆ" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 23.4.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 184. upisano je udruženje VETERANSKI KOŠARKAŠKI KLUB "BIHAĆ".

Sjedište udruženja je Bihać, Ul. bosanskih gazija (Dvorana LUKE).

2. Ciljevi osnivanja udruženja su:

- razvijanje i unapređenje košarkaškog sporta,
- okupljanje i organiziranje kategorije košarkaša i simpatizera košarkaškog sporta u cilju zadovoljavanja potreba za bavljenjem košarkaškim sportom,
- uključivanje što većeg broja sportskih radnika u cilju razvijanja i podsticanja amaterskog sportskog rada i rekreacije građana,
- obezbjeđenje neophodnih uslova za neometan rad u Klubu,
- saradnja sa svim veteranskim košarkaškim klubovima na području Unsko-sanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, pa i šire,
- učestvovanje u svim veteranskim takmičenjima po izboru organa Kluba,
- obavljanje i drugih srodnih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je MEHIĆ EMIR, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-1994-UP-1/07
23. aprila 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

172.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Auto-moto klub "4x4 NEDŽI" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 7.5.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 185. upisano je udruženje Auto-moto klub "4x4 NEDŽI".

Sjedište udruženja je Bihać, Ul. 502. viteške bb.

2. Djelatnosti udruženja su:

- zaštita interesa članova udruženja, vozača i ostalih učesnika u prometu na cestama,
- provođenje akcija na zaštiti okoliša,
- podsticanje razvoja vrhunskog i masovnog auto, moto i karting sporta,
- saradnja sa nadležnim organima vlasti, naučnim i stručnim institucijama,
- zastupanje interesa svojih članova u oblasti automobilizma, motociklizma, karting sporta u međunarodnim asocijacijama i klupskim organizacijama,
- obavljanje i drugih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je NEDŽAD KURTOVIĆ, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-4123-UP-1/07
7. maja 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

173.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu udruženja Kulturno-umjetničko društvo "SEHARA" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 7.5.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 186. upisano je udruženje Kulturno-umjetničko društvo "SEHARA".

Sjedište udruženja je Ripač, Ul. željeznička broj 1.

2. Djelatnosti udruženja su:

- njegovanje i širenje kulture i tradicije naroda Bosne i Hercegovine,
- kulturno-obrazovno obilježavanje događaja iz historije Bosne i Hercegovine,

- sakupljanje narodnih rukotvorina, narodne nošnje i njegovanje običaja naroda Bosne i Hercegovine,

- kulturno-umjetnički rad po sekcijama i uzrastima,

- okupljanje i organizovanje omladine i odraslih osoba u okviru kulturno-umjetničkih društava,

- informativno-propagandna i publikacijska djelatnost na polju kulture,

- obavljanje i drugih srodnih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su HAMZAGIĆ FATMA, predsjednica Skupštine udruženja, i LJUBIJANKIĆ ARIF, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-3822-UP-1/07
7. maja 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

174.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja poljoprivrednika "ZELNOVAC" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 7.5.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 187. upisano je Udruženje poljoprivrednika "ZELNOVAC".

Sjedište Udruženja je Bosanski Petrovac, Krnjeuša bb.

2. Djelatnosti Udruženja su:

- razvoj i unapređenje ratarske proizvodnje,
- razvoj i unapređenje stočarske proizvodnje,
- razvoj i unapređenje voćarske proizvodnje,
- racionalno korištenje mehanizacije,
- nabavljanje za članove Udruženja repromaterijala za proizvodnju,
- zajednička nabavka mehanizacije,
- poduzimanje mjera i stvaranje uslova za unapređenje proizvodnje,
- popularizacija poljoprivredne proizvodnje i tehnike,

Registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 10.5.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 191. upisano je udruženje Klub ekstremnih sportova "Dvoslap" Cazin.

2. Djelatnosti udruženja su:

- razvijanje, omasovljenje i unapređenje ekstremnih sportova u skladu sa razvojem fizičke kulture na Kantonu,
- organizovanje i uključivanje u rad udruženja što većeg broja građana, omladine i učenika s ciljem podizanja nivoa fizičke kulture, zdravstvenog i psihološkog stanja,
- okupljanje i angažovanje sportskih aktivista i drugih sportskih radnika u cilju razvijanja sportskog rada,
- obezbjeđenje neophodnih uslova za rad aktivnih igrača radi postizanja što boljih rezultata,
- obučavanje i usavršavanje kadrova potrebnih ovom sportu,
- ostvarivanje saradnje sa sportskim i drugim društvenim organizacijama i privrednim subjektima,
- osnivanje sekcija u školama,
- organizovanje kulturno-zabavnih i sportskih priredbi i
- obavljanje drugih djelatnosti u cilju postizanja većeg uspjeha u radu udruženja.

3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje udruženja je DURAKOVIĆ DENIS, predsjednik udruženja.

Broj 07-05-4553-UP-1/07
10. maja 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

178.

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po zahtjevu Udruženja postdiplomaca Ekonomskog fakulteta u Bihaću za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo pravde donosi

RJEŠENJE

1. Dana 11.5.2007. godine u Registru udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga IV, pod registarskim brojem 190. upisano je Udruženje postdiplomaca Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Sjedište Udruženja je Bihać, Ul. Kulina bana broj 2.

2. Djelatnosti Udruženja su:

- zalaganje za zaštitu prava studenata Postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću,
- zalaganje za poboljšanje uslova rada na naučno-istraživačkim projektima studenata PDS-a,
- zalaganje za zaštitu studentskog interesa i unapređivanje kvaliteta nastave,
- uključivanje studenata Postdiplomskog studija u međunarodne projekte naučno-istraživačkog karaktera i druge projekte,
- saradnja sa Rektoratom Univerziteta i svim fakultetima kao članicama Univerziteta,
- objavljivanje biltena ili časopisa, kao i drugog štampanog materijala o stanju na Postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Bihaću,
- promovisanje općih prava čovjeka i građana - ljudskih i građanskih prava,
- organizovanje stručno-naučnih seminara, javnih tribina, kurseva i prezentacija u saradnji sa profesorima, studentima i stručnim saradnicima,
- obavljanje i drugih srodnih djelatnosti u skladu sa Zakonom.

3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja su ASMIR CRNKIĆ, predsjednik Izvršnog odbora Udruženja, i INDIRA ČEHIĆ, predsjednica Skupštine Udruženja.

Broj 07-05-4095-UP-1/07
11. maja 2007. godine
Bihać

Ministrica
Višnja Jolić

179.

Općinski sud u Velikoj Kladaši, po sutkinji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Pehlić Hasan sin Hasana iz Vrnograča, Velika Kladaša, zastupan po advokatu Čelebić Fikretu iz Novog Grada, protiv tuženih: Elezović Mustafa sin Osmana, Vrnograč bb, Velika Kladaša, i dr., radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu dana 31.1.2007. godine, izdao je

OGLAS**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG
ZASTUPNIKA**

Rješenjem ovog suda br. P: 48/04 od 31.1.2007. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđenja, tuženima: Elezović Mustafa sin Osmana, Vrnograč bb (zk.ul.38), Elezović Ahmet sin Osmana, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Mekanović Osman sin Mehmeda, Vrnograč bb, Mekanović Derviš sin Mehmeda, Vrnograč bb, Mekanović Zulejha kći Mehmeda, Vrnograč bb, Elezović Ale sin Husejina, Vrnograč bb, Elezović Elez sin Mehmeda, Vrnograč bb, Elezović (NN) Emina, Vrnograč bb, Elezović Hašim sin Osmana, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Elezović (NN) Sulta, Vrnograč bb, Šakanović (NN) Emina, Podzvizd bb, Koštić (NN) Fazila, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Mehmed, Vrnograč bb, Mekanović Derviš sin Mehmeda, Vrnograč bb, Elezović (NN) Sulta, Vrnograč bb, Elezović Emina kći Mustafe, Vrnograč bb, Elezović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Elezović (NN) Ferida, Vrnograč bb, Koštić (NN) Katka, Vrnograč bb, Elezović Arifa kći Zaima, Vrnograč bb, Elezović Mehmed sin Zaima, Vrnograč bb, Elezović Kada kći Derviša, Vrnograč bb, Kasumović Ramo sin Mehe, Vrnograč bb, Elezović (preud. Mahić) Fehima, Vrnograč bb, Elezović (preud. Hrnčić) Fatima, Vrnograč bb, Elezović Hamid sin Mahmuta, Vrnograč bb, Dukić Selim sin Hašima, Vrnograč bb, Bešlagić Zaim sin Murata, Podzvizd bb, Mustedanagić (NN) Fatima, Podzvizd bb, Bešlagić Husein sin Murata, Podzvizd bb, Brkić (NN) Fatima, Podzvizd bb, Elezović Mehmed sin Eleza, Vrnograč bb, Elezović (NN) Emina, Vrnograč bb, Elezović Osman sin Hašima, Vrnograč bb, Elezović Ahmet sin Hašima, Vrnograč bb, Elezović Beša sin Hašima, Vrnograč bb, Elezović Asima kći Hašima, Vrnograč bb, Elezović Rasima kći Hašima, Vrnograč bb, Elezović Hasan sin Hašima, Vrnograč bb, Elezović Mejra kći Hašima, Vrnograč bb, Pašić (NN) Fatima, Vrnograč bb, Rizvić (NN) Almasa, adresa nepoznata, Elezović (ud. Mustafe) Adila, Vrnograč bb, Koštić Ahmo sin Osmana, Vrnograč bb, Elezović Zumreta kći Mustafe, Vrnograč bb, Nuhanović Samira kći Mustafe, Vrnograč bb, Nuhanović Samir sin Mustafe, Vrnograč bb,

Elezović Derviš sin Muharema, Vrnograč bb, Garibović Ferid sin Memage, Elezovići bb, Kasumović Mehmed sin Huseina, Grabovac bb, Elezović (preudato Džebić) Fata, Vrnograč bb (zk.ul. 49), Štulanović Rekan sin Ibri, Podzvizd bb (zk.ul. 64), Palić (-) Meka, Podzvizd bb, Pervanović Osman sin Mehe, adresa nepoznata, Pervanović Alije kći Osmana, adresa nepoznata, Pervanović Pašima kći Osmana, adresa nepoznata, Koštić (-) Hata, Vrnograč bb, Elezović (-) Fata, Vrnograč bb, Elezović (-) Redžifa, Vrnograč bb, Mahić (ud. Osmana) Hata, Vrnograč bb, Mahić Mustafa sin Osmana, Vrnograč bb, Mahić Ahmet sin Osmana, Vrnograč bb, Mehanović (ud. Ibri) Hata, Vrnograč bb, Kurtić (ud. Hamze) Hajra, Vrnograč bb, Bešlagić (ud. Osmana) Taha, Vrnograč bb, Bešlagić Hasan sin Osmana, Vrnograč bb, Elezović Fata kći Mehmeda, Vrnograč bb, Elezović Mustafa sin Osmana, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Koštić Ahmet sin Ahmeta, Vrnograč bb, Elezović Ale sin Husejina, Vrnograč bb, Elezović Elez sin Mehmeda, Vrnograč bb, Elezović (NN) Emina, Vrnograč bb, Velika Kladaša, Mekanović (-) Derviša, Vrnograč bb, Elezović Hašim sin Osmana, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Elezović Ahmet sin Osmana, Vrnograč bb, Elezović (NN) Sulta, Vrnograč bb, Šakanović (NN) Emina, Podzvizd bb, Koštić (NN) Fazila, Vrnograč bb, Mekanović (NN) Mehmed, Vrnograč bb, Mekanović Derviš sin Mehmeda, Vrnograč bb, Sarajlija Šerif sin Mustafe, Vrnograč bb, Koštić Zlata kći Mustafe, Vrnograč bb, Sarajlija (-) Hata, Vrnograč bb, Zubović Fatima kći Mustafe, Vrnograč bb, Sarajlija Meho sin Hašima, Vrnograč bb, Sarajlija Šefika kći Hašima, Vrnograč bb, Sarajlija Fatima kći Hašima, Vrnograč bb, Sarajlija Katka kći Hašima, Vrnograč bb, Elezović (NN) Sulta, Vrnograč bb, Elezović Emina kći Mustafe, Vrnograč bb, Mahić Ajša kći Agana, Vrnograč bb, Bešlagić Osman sin Hasana, Vrnograč bb, Bešlagić Šefik sin Hasana, Vrnograč bb, Bešlagić Ferhad sin Hasana, Vrnograč bb, Mustafić (-) Emina, Vrnograč bb, Elezović (NN) Bajrama, Vrnograč bb, Elezović (NN) Ferida, Vrnograč bb, Koštić (NN) Katka, Vrnograč bb, Elezović Arifa kći Zaima, Vrnograč bb, Elezović Mehmed sin Zaima, Vrnograč bb, Elezović (-) Sulta, Vrnograč bb, Elezović Kada kći Derviša, Vrnograč bb, Elezović (preud. Džebić) Fata, Vrnograč bb, Brkić (-) Fatima, Vrnograč bb, Elezović Bajrama

S A D R Ź A J

149. Odluka broj 01-02-3-38/07	341	157. Odluka o visini koeficijenta za zaposlene u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu	346
150. Rješenje o imenovanju Komisije za zakonodavstvo	341	158. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine koeficijenata za plaće predsjedavajućem i članovima Komisije za koncesije broj 03-017-1396/2005 od 14.2.2005.godine	347
151. Rješenje o imenovanju Komisije za stambena pitanja	342	159. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera-beneficija socijalne zaštite na Unsko-sanskom kantonu	347
152. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe	342	160. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera	350
153. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe	343	161 - 169. Sporazumi	351
154. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće policijskih službenika u Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova	345	170 - 178. Rješenja	363
155. Odluka o visini koeficijenta za zaposlene u visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu od mjeseca aprila 2007. godine	345	179 - 184. Oglasi o postavljanju privremenog zastupnika	366
156. Odluka o visini koeficijenta za zaposlene u ustanovama srednjeg obrazovanja u Unsko - sanskom kantonu od mjeseca aprila 2007. godine	346	185. Oglas broj O-68/04	371
		186. Ispravke broj 01/2-02-1-747/07	371

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a može se izvršiti na račun broj 1290079402494455 u korist Budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.